

God Loves All His Children

By Elder Gregorio E. Casillas
Of the Seventy

Ang Dios Nahigugma sa Tanan Niyang mga Anak

Ni Elder Gregorio E. Casillas
Sa Seventy

October 2024 general conference

Jesus Christ is always calling upon us, and He uses us, His ordinary servants, to help bring His children to Him.

What does our Heavenly Father desire from you? Do you understand that when you were in your premortal existence, Heavenly Father was preparing you for your life on earth? Speaking to youth, President Russell M. Nelson taught, “Our Heavenly Father has reserved many of His most noble spirits—perhaps ... His finest team—for this final phase.” Because we have been reserved for these latter days, it is crucial for us to learn to be disciples of Jesus Christ.

The Lord Jesus Christ is the Good Shepherd, and He knows His flock, and the flock knows its Shepherd because “he calleth his own sheep by name.” He is always calling upon us, and He uses us, His ordinary servants, to help bring His children to Him.

A while ago, a stake president and I were visiting members of the Church in a local neighborhood. After we finished our scheduled visits, the stake president asked me if we could go see one more family. He felt impressed that we should talk with them.

We knocked on the door, and a sister opened

Si Jesukristo kanunayng nagtawag kanato, ug Siya naggamit kanato, Iyang ordinaryo nga mga sulugoon, sa pagtabang pagdala sa Iyang mga anak ngadto Kaniya.

Unsa ang gitinguha sa atong Langitnong Amahan gikan kanimo? Nakahibalo ka ba nga sa dihang didto pa ikaw sa imong kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta, ang Langitnong Amahan nag-andam kanimo alang sa imong kinabuhi dinhi sa yuta? Nakigsulti ngadto sa kabatan-onan, si Presidente Russell M. Nelson mitudlo, “Gireserba sa atong Langitnong Amahan ang daghan sa Iyang labing halangdong mga espiritu—tingali ... labing nindot Niya nga team—alang niining kataposang hugna.” Tungod kay nareserba naman kita alang niining kataposang mga adlaw, importante alang kanato ang pagkat-on nga mamahimong mga disipulo ni Jesukristo.

Ang Ginoong Jesukristo mao ang Maayong Magbalantay, ug Siya nakaila sa Iyang panon, ug ang panon nakaila sa ilang Magbalantay tungod kay “tawgon niya ang iyang mga karnero sa ilang mga ngalan.” Kanunay Siyang nagtawag kanato, ug Siya naggamit kanato, Iyang ordinaryo nga mga sulugoon, sa pagtabang pagdala sa Iyang mga anak ngadto Kaniya.

Dili pa lang dugay, usa ka presidente sa stake ug ako mibisita sa mga miyembro sa Simbahan sa usa ka lokal nga kasilinganan. Human kami nahuman sa among naeskedyul nga mga pagbisita, mihangyo kanako ang presidente sa stake kon makaadto pa kami sa pakigkita og usa pa ka pamilya. Mibati siya og kaaghat nga kinahanglan makig-istorya kami kanila.

Nanuktok kami sa pultahan, ug usa ka sister

it. She looked at me, but she didn't know who I was, so she didn't express much. I pointed my hand toward the stake president, who greeted her by name. As soon as she heard and saw him, she rejoiced. Standing there at the door, they both hugged each other and cried together. This set the tone for our visit. We didn't know that the sister had received chemotherapy the day before. She felt too weak to care for her adult son. So I helped the stake president dress her son, and we put him in his wheelchair. We fed him the food that another sweet sister from the ward had brought earlier, and we helped with other tasks. Before we left their home, we were able to bless them.

All that was going through my mind during this visit was a confirmation that Jesus Christ loves them deeply. He understands them and personally knows the pain of their unique situation. Almost the entire visit happened in silence. On this occasion we did not give a big sermon or share our favorite scripture, but the Lord blessed us with His Spirit abundantly.

One of the greatest reasons your Heavenly Father sent you here at this time is so that you can realize your full potential. Preach My Gospel teaches us that as disciples of Christ, we should avoid comparing ourselves to one another. Your spiritual abilities are unique, personal, and innate, and your Heavenly Father wants to help you develop them. There will always be someone you can help feel the love of your Heavenly Father. Your potential is divine. While it's certainly important to prepare yourself to succeed in this very competitive world, one of your crucial missions throughout your life is to become a disciple of Jesus Christ and to follow the impressions of the Spirit. As you do this, God will bless your life; He will bless your current or future family; and He will bless the lives of His children who you encounter.

ang miabli niini. Mitan-aw siya nako, apan wala siya kaila kinsa ako, mao nga wala kaayo siya masorpresa. Akong gitudlo ang presidente sa stake, kinsa nangumusta kaniya ug misulti sa iyang ngalan. Pagkadungog dayon niya ug nakakita kaniya, nalipay kaayo siya. Nagbarog sa may pultahan, nagginaksanay sila ug naghinilakay. Kini nga pagbati mipadayon sa tibuok namong pagbisita. Wala kami nasayod nga ang sister nag-chemotherapy sa miaging adlaw. Luya pa kaayo siya aron moatiman sa iyang hamtong nga anak nga lalaki. Mao nga akong gitabangan ang presidente sa stake sa pag-ilis sa iyang anak nga lalaki, ug amo siyang gibutang sa iyang wheelchair. Amo siyang gipakaon sa pagkaon nga bag-o lang gidala sa laing buotan nga sister gikan sa ward, ug mitabang kami sa ubang buluhaton. Sa wala pa kami mobiya sa ilang panimalay, nakapanalangin kami kanila.

Kadtong tanan dinha sa akong hunahuna atol niini nga pagbisita usa ka komfirmasyon nga si Jesukristo nahigugma sa hilabihan kanila. Siya nakasabot kanila ug personal nga nahibalo sa kasakit sa ilang talagsaong sitwasyon. Hapit ang entiro nga pagbisita nahitabo sa kahilom. Niini nga okasyon wala kami mohatag og dakong sermon o mopakigbahin sa among paborito nga kasulatan, apan ang Ginoo mipanalangin kanamo uban sa kabuhong sa Iyang Espiritu.

Usa sa labing mahinungdanon nga mga rason nga gipadala kamo sa inyong Langitnong Amahan dinhi niini nga panahon mao aron kamo makagamit sa inyong hingpit nga potensyal. Ang Isangyaw ang Akong Ebanghelyo nagtudlo kanato nga isip mga disipulo ni Kristo, likayan nato ang pagtandi sa atong mga kaugalingon sa usag usa. Ang inyong espirituhanong mga abilidad talagsaon, personal, ug tiunay, ug ang inyong Langitnong Amahan gusto nga motabang kaninyo sa pagpalambo niini. Kanunay nga adunay usa ka tawo nga inyong matabangan nga mobati sa gugma sa inyong Langitnong Amahan. Ang inyong potensiyal balaanon. Samtang mahinungdanon gayod ang pagpangandam sa inyong kaugalingon aron molampos niining nag-indigay kaayo nga kalibotan, usa sa inyong mahinungdanon nga misyon sa inyong tibuok kinabuhi mao ang pagkahimong disipulo ni Jesukristo ug pagsunod sa mga impresyon sa Espiritu. Samtang inyo kining buhaton, ang Dios mopanalangin sa inyong kinabuhi; Siya mopanalangin sa inyong kasamtangan o umaabot nga pamilya; ug Siya

We live in a time of great opportunity. Although we face many difficulties, I know they are there in part to allow us to help others feel the love of our Heavenly Father. President Nelson taught, “In coming days, we will see the greatest manifestations of the Savior’s power that the world has ever seen.” We have the privilege to watch over people who need a helping hand, an embrace, a feeling of comfort, or for us simply to be with them in silence. If we can help lighten their burdens, even if only for a moment, then we will be able to see the great manifestations of the Savior’s power in their lives.

As disciples of Jesus Christ, Latter-day Saints can make a positive difference in the world. We can provide a sense of joy that is reflected in our countenance—a joy that we share with words of love and acts of kindness. Let us be good neighbors, good employers, good workers. Let us strive to be good Christians at all times.

The Lord has restored His gospel with the necessary ordinances so that Heavenly Father’s children can have all the promises that bind us to Him. By helping our sisters and brothers in their daily challenges, let us also remember to help them make and keep these sacred promises with their Heavenly Father so that He in turn can promise them the richest blessings for this life and for eternity. These promises are only made possible through the Restoration of the gospel of Jesus Christ and His priesthood keys.

In other words, we can help others stay on the covenant path. Some of us deviate from the path from time to time, and so we must remember that for our Heavenly Father we always have the possibility of returning. Even if our course is not the most perfect, the Savior always reminds us, “As oft as [we repent] and [seek] forgiveness, with real intent, [we will be] forgiven.”

mopanalangin sa mga kinabuhi sa Iyang mga anak nga inyong masugatan.

Nagpuyo kita sa panahon sa talagsaon nga oportunidad. Bisan og nagsagubang kita og daghang mga kalisod, ako nasayod nga anaa kana isip kabahin sa pagtugot kanato aron makatabang sa uban nga mobati sa gugma sa atong Langitnong Amahan. Si Presidente Nelson mitudlo, “Sa umaabot nga mga adlaw, kita makakita salabing dakong mga pagpakita sa gahom sa Manluluwas ngasukadwala pa makita sa kalibotan.” Kita adunay kahigayonan sa pagbantay sa mga tawo kinsa nagkinahanglan og tabang, paggakos, pagbati nga giamuma, o alang kanato sa yano makig-uban kanila sa hilom. Kon makatabang kita sa pagpagaan sa ilang mga alantuson, bisan kon sa makadiyot lamang, nan makakita kita sa labing dako nga mga pagpakita sa gahom sa Manluluwas sa ilang kinabuhi.

Isip mga disipulo ni Jesukristo, ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw makahimo og positibo nga kalainan sa kalibotan. Makahatag kita og hingpit nga kalipay nga makita sa atong panagway—hingpit nga kalipay nga atong ipakigbahin uban sa mga pulong sa gugma ug mga buhat sa kamabination. Magpakamaayo kita nga mga silingan, maayo nga mga agalon, maayo nga mga trabahante. Maningkamot kita nga mahimong maayo nga mga Kristiyano sa tanang panahon.

Ang Ginoo mipahiuli sa Iyang ebanghelyo uban sa mahinungdanong mga ordinansa aron ang mga anak sa Langitnong Amahan makaangkon sa tanang mga saad nga nagbugkos kanato ngadto Kaniya. Pinaagi sa pagtabang sa atong kaigsoonan sa ilang inadlaw nga mga hagit, hinumdoman usab nato ang pagtabang kanila sa paghimo ug paghupot niini nga sagrado nga mga saad uban sa ilang Langitnong Amahan aron Siya usab makasaad ngadto kanila sa labing buhong nga mga panalangin alang niini nga kinabuhi ug alang sa kahangtoran. Kini nga mga saad gihi-mo lamang nga posible pinaagi sa Pagpahiuli sa ebanghelyo ni Jesukristo ug sa Iyang mga yawe sa pagkapari.

Sa laing pagkasulti, makatabang kita sa uban nga magpabilin diha sa dalan sa pakigsaad. Ang pipila kanato motipas gikan sa dalan matag karon ug unya, ug mao nga kinahanglan kitang mohinumdom nga alang sa atong Langitnong Amahan kanunay kitang adunay posibilidad sa pagbalik. Bisan kon ang atong giagian dili ang labing hingpit, ang Manluluwas kanunay nga

One of the crafts of the adversary today is to make us think and believe that there is no way for us to change or that we no longer have hope. This destructive thinking causes many of us to stop trying. And it is at this moment when our love, our words of encouragement and support, our time, and our help can give someone hope enough to try once more.

Maybe you are thinking, “OK, but who ministers to me?” By going and blessing the lives of our brothers and sisters, we will collect testimonies that will fill our lives with faith in the Lord Jesus Christ. These testimonies will revitalize us to try once more ourselves. The Holy Spirit will revive us and help us with renewed testimonies to continue with our own difficulties and personal trials. Whenever we seek to bless the lives of others, the Lord takes mercy upon us even more; He strengthens us and helps us in our lives.

Please remember that the Lord Jesus Christ is your Savior and understands you personally. He knows what it is to have to fulfill a calling and leave things behind to help the children of God. He has the power to bless you in everything if you believe in Him and do not doubt.

My dear brothers and sisters, on that day when a priesthood leader felt impressed for us to visit a mother and a son that we did not have on our agenda, I proclaim that God knew they needed us. And at the end, I was the one who was ministered to. On that day, I received one of the greatest lessons of the Savior’s love for us.

I testify that Jesus Christ is the Savior of the world, that He lives, that He lived and died for you and me, and that He was resurrected for you and me so that we can aspire to celestial reunions full of joy with those who are already on the

nagpahinumdom kanato nga, “Kon kanunay [kita nga maghinulsol] ug [mangita] og kapasay-loan, uban sa tinuod nga katuyoan, [kita] pasay-loon.”

Usa sa mga kahanas sa kaaway karon mao ang pagpahunahuna ug pagpatuo kanato nga wala nay paagi nga kita mausab o nga wala na kitay paglaom. Kining makadaot nga hunahuna makapahimo sa kadaghanan kanato nga mohunong sa pagpaningkamot. Ug niining higayona nga ang atong gugma, atong mga pulong sa pag-awhag ug suporta, atong panahon, ug atong tabang makahatag sa laing tawo og paglaom igo nga mosulay og makausa pa.

Tingali naghunahuna ka, “OK, apan kinsay mangalagad kanako?” Pinaagi sa pag-adto ug pagpanalangin sa mga kinabuhi sa atong kaigsoonan, makakuha kita og mga pagpamatuod nga mopuno sa atong mga kinabuhi og hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo. Kini nga mga pagpamatuod mohatag kanato og kusog sa pagsulay sa makausa pa sa atong kaugalingon. Ang Espiritu Santo mobuhi kanato ug motabang kanato pinaagi sa nabag-o nga mga pagpamatuod sa pagpadayon sa atong kaugalingong mga kalisdanan ug personal nga mga pagsulay. Sa higayon nga magtinguha kita sa pagpanalangin sa kinabuhi sa uban, ang Ginoo mas malooy kanato; Siya naglig-on kanato ug nagtabang kanato sa atong mga kinabuhi.

Palihog hinumdomi nga si Ginoong Jesukristo mao ang inyong Manluluwas ug nakasabot kaninyo sa personal. Siya nasayod unsa ang pagtuman og calling ug mobiya sa mga butang aron sa pagtabang sa mga anak sa Dios. Siya adunay gahom sa pagpanalangin kaninyo sa tanan kon kamo motuo Kaniya ug dili magduhaduha.

Minahal kong kaigsoonan, nianang adlaw nga ang usa ka lider sa pagkapari mibati og kadasig nga bisitahan namo ang usa ka inahan ug anak nga lalaki nga wala sa among tulumanon, ako mopahayag nga nasayod ang Dios nga gikinahanglan nila kami. Ug sa kataposan, ako mao ang usa nga napangalagaran. Nianang adlaw, nakadawat ako og mahinungdanon nga mga leksiyon sa gugma sa Manluluwas alang kanato.

Ako mopamatuod nga si Jesukristo mao ang Manluluwas sa kalibotan, nga Siya buhi, nga Siya nagpakatawo ug namatay alang kanimo ug kanako, ug nga Siya nabanhaw alang kanimo ug kanako aron kita makapaninguha nga magkahi-

other side of the veil. I know that He understands you and me perfectly. He understands each of our difficult moments, and He has the power to help us in those moments when we feel most vulnerable. I know that the Lord Jesus Christ and our Heavenly Father appeared to Joseph Smith to restore the gospel in these days. I know that our dear prophet, President Russell M. Nelson, is a prophet of the Lord, and I testify of these things in the name of Jesus Christ, amen.

usa sa celestial nga puno sa hingpit nga kalipay uban niadtong mipanaw na. Nakahibalo ako nga Siya hingpit nga nakasabot kanimo ug kanako. Nakasabot Siya sa matag malisod nato nga mga panahon, ug Siya adunay gahom sa pagtabang kanato niadto nga mga panahon nga mobati kita nga mas huyang. Nasayod ako nga ang Ginoong Jesukristo ug ang atong Langitnong Amahan mipakita ngadto ni Joseph Smith sa pagpahiuli sa ebanghelyo niini nga mga panahon. Nasayod ako nga ang atong minahal nga propeta, si Presidente Russell M. Nelson, usa ka propeta sa Ginoo, ug ako mopamatuod niini nga mga butang sa ngalan ni Jesukristo, amen.